



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MULINGO WA NWAHA NGA NWAHA WA SHANGO . O¹ HE

GIREIDI 1

MBALO- TSHIVENḂA

SETHE 2: 2012 TSUMBA MULINGO

Sumbandila ya kushumisele kwa Tsumbo ya Mulingo wa Nwaha Nga iwaha Shango Lothe (MNSL)

1. Nyangaredzo nga u angaredza.

Mulingo wa iwaha nga iwaha wa Shango Lothe (MNSL) ANA ndi u linga ndivho na zwikili nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hu tshi sedzwa zwo lavhelelwaho zwo mugudi a zwi swikela mafheloni a Gireidi 1-6 na 9. Hu tshi thuswa u linga ha tshikoloni na u itela uri vhagudi vha vhe na vhuḏifulufheli kha u bvelela musi vha tshi dzhenela kha milingo ya nḏa, tshigwada tsha vhadededzi kana vhomakone vha dzi thero vho bveledza thesite dza tsumbo dzine mudededzi a nga dzi shumisa kha ngudo dza Luambo na Mbalo. Mbudziso dza tsumbo dza thesite dzo bveledzwa dzi tshi bva kha mushumo wa Kharikhulamune wa katela themo 1, 2, na 3 dza iwaha, zwi tshi katela na modele wa (MNSL) ANA na zwone zwo netshedzwa. Tsumbo dzine dza katela na modele wa (MNSL) ANA dzi thusa u linga ha tshikoloni hune mugudi a tea u ita misi yothe a si dza u dzula vhudzuloni ha u linga ha tshikoloni.

2. Tshivhumbeo tsha mbudziso dza tsumbo.

Tsumbo dzo olwa u itela u fanyisedza thekiniki dzo fhambanaho kana maitele a u linga a zwikili kana ndivho i fanaho. Sa tsumbo iwe ndivho ya magudi kana zwikilizwi nga lingwa nga u nanga kha zwinzhi hune vhagudi vha tea u nanga phindulo ya khwinesa kha dzo fhiwaho, kana tshitatamennde (tshine tsha ḏoḏa vhagudi vha tshi iwala phindulo pfufhi kana paragirafu) kana luwe lushaka lwa mbudziso. (U hambela vhagudi uri vha tanganye maipfi kana zwitatamennde hu na mitalo, u fhedzisa fhungo kana phetheni, u sumbedza phindulo dzavho nga u ola kana mvetamveto, na zwiwe). Zwi amba uri musi vhadededzi na vhagudi vha tshi wana tsumbo dza mbudziso dzi kha zwivhumbeo zwo fhambanaho fhedzi dzi tshi khou vhudzisa tshithu tshithehi, vha tea u pfesesa uri izwi zwo tou pulaniwa nga ndila yeneyo na vhagudi vha tea u fhindula mbudziso dza tsumbo dzothe. Vha khou taniwa kha thekiniki dza mavhudzisele kana kha maitele o fhambanaho u vha nea vhuḏifulufheli u livhana na thesite.

3. U tumanya na zwiwe zwishumiswa zwa u guda na u gudisa.

U itela thanganelano, dziwe tsumbo dza thesite na mbudziso zwo itwa nga khole u zwi tumanya na bugu dza mushumo. Tsumbo idzi dzo dovha dza livhanywa na ḏoḏe dza Tshitatamennde tsha Kharikhulamune ya Lushaka Gireidi 1-12 (TKL), mbetshelwa ya Tshitatamennde tsha Pholisi tsha kharikhulamune na u linga (TPTLM) zwine zwa vha zwa gireidi yeneyo na purotokholo ya u linga ya lushaka. Manwalwa aya othe o tangana na ane tshikolo tsha ḏo a netshedza a ita mutheo wo dziaho une wa thusa mudededzi kha u ita ndugiselo ya ngudo na u linga ha fomaḷa (u linga ha ngudo).

4. Zwine tsumbo dza shumisiswa zwone.

Musi tsumbo dza gireidi na thero dzo dzudzanyiwa nga mutavha wo katelaho zwidodombedzwa zwothe, mudededzi ha tei u nea vhagudi mutavha wothe wa mbudziso uri vha fhindule nga tshifhinga tshithihi. Mudededzi u tea u nanga mbudziso dzine dza elana na ngudo dze a dzudzanya dzo tetshelwaho tshifhinga tshenetsho. Vha tea u nanga tsumbo dza mbudziso nga nthihi nga vhuronwane kana tshigwada tsha mbudziso dzine vhagudi vha nga kona u dzi fhindula, dzi nga shumiswa nga zwifhinga zwo fhambanaho zwa u funza na u guda nga ndila i tevhelaho:-

4.1. Mathomoni a ngudo sa thesite ya tzedzisiso (diagnostic) u itela u topola maanda na vhuḏuzetudze ha mugudi. Mawanwa a tzedzisiso a tea u bveledza nyeletshedzo kha vhagudi na u bveledza ngudo dzo teaho u lulamisa vhuḏuzetudze ho topoliwaho na u khwathisa maanda a vhukoni vhune vha vha naho. Thesite ya tzedzisiso i nga fhiwa sa tshuwahaya u itela u vhumungu tshifhinga tsha u funza kilasini.

4.2. Vhukati ha ngudo, sa thesite ya tshifhinga tshoṭhe u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela nḁivho na zwikili zwo tiwaho musi ngudo i tshi khou ḁi ya phanda u itela uri hu songo vha na mugudi ane a ḁo siwa murahu.

4.3 Mafheloni a ngudo kana ha ngudo dzi re na tshivhalo thesite ya murahu ha **tshifhinga tshilapfu (summative)** i tea u ḁwalwa u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela na u kona u shumisa nḁivho na zwikili zwo teaho kha ngudo dzo no gudwaho/funzwaho. **Tsivhudzo (feedback)** i tea u fhiwa musi mudededzi a tshi vhona hu na ngudo dzine dza ṭoḁa u **khwaṭhisedza (consolidate)** nḁivho na zwikili zwo imaho nga uri.

4.4. Tshifhinga tshoṭhe vhagudi vha tea u ṭanelwa maitete a u linga kana kuvhudzisele, tsumbo, kufhindulele kwa u nanga hu na zwinzhi (multiple-choice) mbudziso ya phindulo nnzhi u fhindula nga u tou funa, (free response) mbudziso dza phindulo pfufhi, na dziḁwe.

Musi tzedzisiso (diagnostic) na u linga ha tshifhinga tshoṭhe (formative) hu tshi nga vha hu pfufhi zwi tshi ya kha tshivhalo tsha mbudziso dzo katelwaho, u linga nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hu ḁo katela mbudziso nnzhi u swika kha thesite yo fhelelaho zwi tshi ya kha mushumo wo no gudwaho nga itsho tshifhinga. Zwa ndeme ndi zwa uri vhagudi vha ite nḁowenḁowe yo teaho kha u fhindula thesite yo ḁalaho na kha lushaka lwa tsumbo ya thesite ya Mulingo wa ° waha nga ° waha wa Shango · oṭhe (MÑS·) ha lushaka.

5. Memorandamu kana Sumbandila ya kuvhudzisele (Memoranda or answering guidelines)

Tsumbo ya vhukuma ya phindulo ndavhelelwa dza tsumbo dza mbudziso iḁwe na iḁwe ya theiste dzo ṭetshedzwa na dza modele wa thesite ya (MÑS·). Vhadededzi vha tea u dzhiela nzhele uri memorandamu a u ṭei u vha u netisaho. Memorandamu u tea u ṭetshedza fhedzi maitete o ṭandavhuwaho a phindulo ndavhelelwa na vhadededzi vha tea u vhudzisesa vha kone u ṭea muḁene phindulo i tendiseaho na dziḁwe phindulo dzi tendiseaho dzo fhambanaho dzo ṭetshedzwaho nga vhagudi.

6. U katelwa ha kharikhuḁamu.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri kharikhuḁamu ya kilasi yeneyo i katelwe nga vhuḁalo. Tsumbo dza gireidi iḁwe na iḁwe a dzo ngo katela kharikhuḁamu yoṭhe. Ho tou topolwa nḁivho na zwikili zwa ndeme zwa mushumo une wa katela themo yu 1, 2 na 3 ya ḁwaha wa tshikolo. U siana ha mushumo zwo ya nga nḁila ye zwa sumbedzwa ngayo kha maṭwalwa a Tshitamennde tsha Phoḁisi ya Kharikhuḁamu yau Linga ya Lushaka (TPKLL).


7. Phendelo.

Ndivho ya muhasho ndi u khwinisa vhuimo na vhunzani (quality) ha kushumele kwa vhagudi kha zwikili zwa ḁitheresi na Nyumeresi zwa ndeme zwa mathomo. (M° S·) ndi tshiḁwe tsha zwishumiswa zwine muhasho wa khou tshi shumisa u ṭola arali mashumele a vhagudi a tshi khou khwiḁisea, u dzula o ralo kana a tshi khou tsela fhasi. Zwiṭiriki na zwikolo zwi lavhelelwa u tikedza vhadededzi na u vha ṭea zwishumiswa u khwiḁisa kufunzele na kugudele zwikoloni. Nga u shumisa tsumbo dza (M° S·) sa tshipiḁa tsha zwishumiswa zwa u funza, vhadededzi vha ḁo thusa vhagudi uri vha vhe na nzhele kha maitete o fhambanaho a u linga. Nga kushumisele kwone kwa tsumbo zwi ḁo thusa vhagudi u wana nḁivho na u bvedza zwikili zwa u guda nga nḁila yone na kushumele kwa khwiḁe hu tshi tevhelwa thesite dza (M° S·).

1. Vhalani bolopheni ni ñwale nomboro i ne yone ya pene.




2. Ni khou vhona zwienge zwingana?



3. Hu na miri mingana kha tshibogisi tshiñwe na tshiñwe. Ya u thoma no itelwa yone.

	6

4. Tshivhumbeo tshiñwe na tshiñwe tshi na matungo mangana?



5. Lavhelesani kha nomboro ya ʔhofunḡeraru dzo olwaho kha fureme ni ole nomboro dzi fanaho kha fureme iḡwe.

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △

6. Ḍadzisani nomboro dzo ʔahelaho.

a.

5	6			9	10
---	---	--	--	---	----





b.

2	4		8	10
---	---	--	---	----

c.






10		8		6	5	4
----	--	---	--	---	---	---

7. Talani mutalo u livhanya tshiga tsha nomboro yone na nomboro ya penisela.

	14
	21
	33
	8

8. Lavhelesani tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe.

Tingeledzani u mona na nomboro i ne ya vha na tshivhalo tsha zwithu kha tshigwada tshiñwe na tshiñwe

	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10

9. Talani mutalo u t̄anganya zwiḡa zwa nomboro dzi ne dza fana.

●8

●7

●5

●5

●8

●7

10. Kopani zwiḡa zwa nomboro yo ŋewaho kha tshibogisi tshi si na tshithu.






Kha bogisi liḡwe na liḡwe ŋwalani tshiga tsha nomboro u livhanya ipfi lo talelwaho nga fhasi.

a. Ŋaledzi dza rathi

b. Maluvha a malo

c. Mivhuḡa ya sumbe

11. Fhedzisani thebuḽu i re afho fhasi.

Zwithu	Tshiga tsha nomboro	Dzina la nomboro
	_____	Fumi
	6	_____
	7	_____
	8	_____
		Ṙhanu

12. Nwalani dzina la nomboro dzi tevhelaho u tumanya zwiga zwa nomboro.



9	
3	
2	
4	
1	

13. Talani musevhe u tanganya tshiga tsha nomboro na dzina la nomboro.

7		Malo
6		Tahe
5		Rathi
8		Thanu
8		Sumbe

VHAMBEDZANI NI VHEKANYE

1. Lavhelesani kha makhandela na zwigero. Fhedzisani fhungo nga u shumisa **"manzhi"** kana **"zwituku"**



a. Hu na makhandela _____ u fhira zwigero.

b. Hu na zwigero _____ u fhira makhandela.

2. Lavhelesani zwifanyiso ni fhindle mbudziso.



Mutukana




Phunguwe

a. _____ ina milenzhe minzhi u fhira milenzhe ya _____.



Goloi




teretere

b. _____ li na mavhili matuku u fhira _____



Nnɔu



Thofunderaru


c. _____ i na matungo manzhi u fhira _____

3. Vhekanyani nomboro dzi tevhelaho u bva kha t̄hukhusa u ya kha khulwanesa.


6, 8, 9, 7, 1

4. N̄walani nomboro dzi tevhelaho kha fuḷaga u bva kha t̄hukhusa u yak ha khulwanesa.

5, 2, 7, 1, 6, 4, 3




5. Vheani nomboro dzi tevhelaho dzi re kha mitengelele u bva kha khulwanesa u ya kha t̄hukhusa.




6. Nwalani nomboro dzi tevhelaho kha vhudzulo hadzo kha mutalo-
mbalo

9, 8, 6, 5



7. Ddzisani nomboro dzo t̄ahelaho kha mutalo-
mbalo.



U TANDULULA THAIDZO

- Luvhani u na maḷegere 3 na Ndingo a vha na maḷegere a 6.
Luvhani na Ndingo vha na maḷegere a _____ o t̄angana.
- Ntambudzeni u na maswiri 5 na Mashudu a vha na maswiri 3.
Tambudzeni na Mashudu vha na maswiri mangana o t̄angana?

- Vuwani o fula maapula 4 na Rudzani a fula maapula 5.
O t̄angana vho fula maapula _____.

4. Penisela 4 na penisela 3 dzi ita penisela dza ____ dzo țangana.

5. Miomva ya 6 ra țusa miomva 4 hu sala miomva _____ .

6. Thabelo u na mavhuțu ya 8. Thendo a mudzhiela mavhuțu ya 6.
Thabelo u na mavhuțu mingana zwino?

7. Mpho u na maberegisi a 10. A țea Ronewa maberegisi 3.
Mpho o sala na maberegisi a _____ .

8. Bola dza 7 ha fhungudzwa bola 4 dzi vha bola dza _____ .

9. Khoti anga vha na mbudzi dza 8. Vha rengisa mbudzi 4.
Vho sala na mbudzi _____.

**TSWAYO, DZI KATELAHO NOMBORO, U DAVHULA NA U HAFULA,
U TANGANYA, U TUSA**

1. Lavhelesani zwibuḵokoni nifhindule mbudziso.

●	●
● ●	● ●
● ● ●	● ● ●
● ● ● ●	● ● ● ●
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

a. Davhulani 1 = _____

Davhulani 5 = _____

b. Hafu ya 10 = _____

Hafu ya 8 = _____

2. Nwalani phindulo.

a) $10 = 5 + \underline{\hspace{2cm}}$

b) $4 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Nwalani phindulo.

a) $2 + 3 =$ _____

b) $1 + 5 =$ _____

c) $2 + 3 =$ _____

d) $7 + 2 =$ _____

4. Nwalani phindulo


a) $8 - 2 =$ _____

b) $5 - 1 =$ _____

c) $3 - 1 =$ _____

PHETHENI, FANKISHENI NA ALIDZHEBURA

1. Olani diagiramumu 3 dzi tevhelaho nga phetheni



b. Olani zwithu 2 zwa zwithu zwitevhelaho



TSHIKHALA NA TSHIVHUMBEO

1. Tingeledzani leḡere la phindulo yone.



- A Mmbete u kha **tsha-uḡa** tsha bakete.
- B Mmbete u kha **tsha-monde** tsha bakete.

2. Talelani leḡere la phindulo yone.



- A Tshimange tshi **ngomu** luseloni.
- B Tshimange tshi **fhasi** ha luselo.

3. Tingeledzani leḡere la phindulo yone.



- A Tshivhumbeo itsho tshi nga **bola**.
- B Tshivhumbeo itsho tshi nga **bogisi**

MUELO- TSHIFHINGA, VHULAPFU, TSHILEME, KHAPHASITHI

1. Tingeledzani phindulo yone.

☆ ☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☾☆☆☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Masiari

Vhusiku

2. Nwalani "X" nḡha ha tshithu tshilapfusa.




3. Tingeledzani tshithu tshipfufhisa.



1. Tingeledzani khonthaina i ne ya hwala zwiluḁi zwinzhi.



2. Nwalani luswayo **X** u mona na tshithu tshi leluwesaho.



3. Talelani phukha i lemelesaho

